



Padi ya Lesedi

Tebogo Boikanyo Matshana

Tebogo Boikanyo Matshana





Nnake Lesedi ke setsokotsane sa motho tota!

O pagama setilo a bo a bososela jaaka bera.

Fa o ka re o leka go mo tshwara, o tla iphitlha fa
godimo ga setlhare gore o se ka wa mmona.



“Fologa setlhare o tloga o senya moriri wa gago,” ga goeletsa Koko.

“Owaii! Ke setse ke le mo lefaufaung,” Lesedi a fetola.

Ka go makala, Koko a tshikinya tlhogo.



A o ka ntumela fa ke re, fa pula ena, nnake
Lesedi o siana mo puleng.

“Lesedi!” Koko a goeletsa ka bogale, “Tsena ka
mo ntlong, o tla senya diaparo tsa gago!”



Lesedi o thalathala mo dilalelong tsa gagwe, a bo a dira dipudula ka mogodungwana wa gagwe.



O ruthutha le go opaopa meropa ya gagwe a bo
a tlerebanya katara ya gagwe ya motlakase.



Ga go makatse fa a sa lemoge tlhakatlhakano e
a e dirang mo phaposeng ya rona ya borobalo!



“Ruri! Ngwanake, se ga se mokgwa o lekgarebe le tshwanetseng go itshola ka teng,” ga bua Koko.



“Ijoo Koko, fela ke ka mokgwa o nna ke tlhodilweng ka teng.” Lesedi o bua a edimola.



Fela bosigo botlhe, Lesedi o menoga a fetoga,
ga a robale sentle le e seng.



Letsatsi le thaba, Lesedi o a sa ntse a tshwerwe ke boroko.

“Ijoo nna we Koko! Ga ke a robala sentle bosigo botlhe.

Ke kopa gore o nneeletse lefeelo, ke tla leka go phepafatsa phaposi ya me ya borobalo.”



“Ijoo Ngwanake! Se se bontsha gore fa o rata o kgona go itshwara jaaka lekgarebe la seithati!” Koko o bua ka monyenyo.

“Ijoo Koko! Ke a kgona go itshola jaaka lekgarabe, ke ka mokgwa o ke tlhodilweng ka teng.” Lesedi o bua a nyeba.



“Ke a kgona go nna lekgarebe la seithati le sengwe le sengwe se ke se ratang,” go bua Nnake a atla Koko.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

Title: Padi ya Lesedi

Author/s: Tebogo Boikanyo Matshana

Translator/s: Jill Sesoko

Illustrator/s: Tebogo Boikanyo Matshana

Assurer/s: Dineo Moatshe, Opelo Thole

Language: Setswana



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY  – Credit must be given to the creator

